



SLUŽBENI GLASNIK

UNSKO-SANSKOG KANTONA

Godina XI - Broj 4	15. marta 2007. BIHAĆ	Izdanje na bosanskom jeziku
--------------------	--------------------------	--------------------------------

59.

Na osnovu člana V A 2. 11 b) Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 1/04 i 11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona, na 3. sjednici održanoj 7.3.2007. godine, donosi

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SUDOVIMA

Član 1.

Zakon o sudovima ("Službeni list Unsko-sanskog kantona", broj 6/96 i "Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 7/98, 7/99, 11/99, 10/02 i 11/03) prestaje da važi.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-1-16/07
7. marta 2007. god.
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik

60.

U skladu sa članom 1. stav 3. i članom 59. stav 5. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 18/03), ministar obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine i ministri obrazovanja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključuju

SPORAZUM O USVAJANJU I PRIMJENI KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U TEHNIČKOM I SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU

I

Ministar obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine i ministri obrazovanja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: potpisnici Sporazuma) zaključuju Sporazum o usvajanju i primjeni Klasifikacije zanimanja u tehničkom i srednjem stručnom obrazovanju (u daljem tekstu: Klasifikacija zanimanja), kojom su definirani nazivi zanimanja i stepen stručne spreme u tehničkim i srednjim stručnim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

II

Tabelarni pregled Klasifikacije zanimanja, sa nazivima zanimanja i stepenom stručne sprema u tehničkim i srednjim stručnim školama, čini sastavni dio ovog Sporazuma.

III

Potpisnici Sporazuma se obavezuju uključiti i primjenjivati utvrđene nazive zanimanja i stepene stručne sprema u nastavne planove i programe koji se koriste u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama iz njihove nadležnosti.

IV

Potpisnici Sporazuma će osigurati da se utvrđena Klasifikacija zanimanja i nastavni planovi i programi, koji su joj prilagođeni, primjenjuju bez daljeg odlaganja u svim tehničkim i srednjim stručnim školama iz njihove nadležnosti, koje će prema utvrđenoj Klasifikaciji zanimanja uskladiti svoju organizaciju i planirati upis učenika u prvi razred.

V

Potpisnici Sporazuma su saglasni da je utvrđena Klasifikacija zanimanja predmet stalne revizije i budućih izmjena i dopuna u skladu sa potrebama i razvojem tržišta rada, a na osnovu konsultacija i dogovora predstavnika institucija obrazovanja, tržišta rada i poslodavaca.

Do uspostavljanja nadležnog tijela, inicijativu za reviziju i izmjene i dopune Klasifikacije zanimanja mogu pokrenuti partneri iz prethodnog stava, a odluku o izmjenama i dopunama donose potpisnici ovog Sporazuma.

VI

Potpisnici Sporazuma su saglasni da se tekst Sporazuma o Klasifikaciji zanimanja, koja je njegov sastavni dio, objavi u službenim glasilima Federacije Bosne i Hercegovine i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VII

Ovaj Sporazum je izrađen na jezicima konstitutivnih naroda: bosanskom, hrvatskom i srpskom, i stupa na snagu na dan njegovog potpisivanja.

Sarajevo, 10. marta 2006.

Ministar Zijad Pašić

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Ministar Nuho Kurtović

Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture
Unsko-sanskog kantona

Ministar Stipo Ivanković

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
Posavskog kantona

Ministrica Zlata Žigić

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa
Tuzlanskog kantona

Ministar Sreto Tomašević

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeničko-dobojskog kantona

Ministrica Emira Drakovac

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ministar Branko Golub

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa/športa
Srednjobosanskog kantona

Ministar Jago Musa

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa/športa
Hercegovačko-neretvanskog kantona

Ministar Jozo Marić

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
Zapadnohercegovačkog kantona

Ministar Emir Turkušić

Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevskog kantona

Ministar Marin Ivić

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
Kantona 10

KLASIFIKACIJA ZANIMANJA

PORODICE ZANIMANJA

1. Poljoprivreda i prerada hrane
2. Šumarstvo i obrada drveta
3. Geologija, rudarstvo i metalurgija
4. Mašinstvo i obrada metala
5. Elektrotehnika
6. Hemija, nemetali i grafičarstvo
7. Tekstil i kožarstvo
8. Geodezija i građevinarstvo
9. Saobraćaj
10. Ugostiteljstvo i turizam
11. Ekonomija, pravo, administracija i trgovina
12. Zdravstvo
13. Ostale djelatnosti

1. POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Poljoprivredni tehničar		IV
2.	Veterinarski tehničar		IV
3.	Prehrambeni tehničar		IV
4.	Cvjećar - vrtlar	III	
5.	Farmer	III	
6.	Mesar	III	
7.	Voćar - vinogradar	III	
8.	Pekar	III	
9.	Prehrambeni proizvođač	III	
10.	Prerađivač mlijeka	III	

2. ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Šumarski tehničar		IV
2.	Tehničar za obradu drveta		IV
3.	Šumar	III	
4.	Rasadničar	III	
5.	Proizvođač primarnih proizvoda od drveta	III	
6.	Stolar	III	
7.	Tapetar- dekorater	III	

3. GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Rudarski tehničar		IV
2.	Metalurški tehničar		IV
3.	Geološki tehničar		IV
4.	Rudar	III	
5.	Rukovalac rudarskom mehanizacijom	III	
6.	Valjaoničar	III	
7.	Metalurg	III	
8.	Mehaničar rudarskih mašina	III	
9.	Geobušač	III	
10.	Oplemenjivač mineralnih sirovina	III	

4. MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Mašinski tehničar		IV
2.	Automehaničar	III	
3.	Bravar	III	
4.	Varilac	III	
5.	Instalater	III	
6.	Limar	III	
7.	Monter	III	
8.	Mehaničar	III	
9.	Metalobrusač	III	
10.	Obrađivač metala rezanjem	III	
11.	Kovač	III	
12.	Precizni mehaničar	III	

5. ELEKTROTEHNIKA

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Tehničar elektroenergetike		IV
2.	Tehničar elektronike		IV
3.	Tehničar računarstva		IV
4.	Tehničar za mehatroniku		IV
5.	Električar	III	
6.	Elektroničar - mehaničar	III	
7.	Električar telekomunikacija	III	
8.	Autoelektričar	III	

6. HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Hemijski tehničar		IV
2.	Grafički tehničar		IV
3.	Tehničar u industriji nemetala		IV
4.	Pirotehničar		IV
5.	Hemijski operater	III	

7. TEKSTIL I KOŽARSTVO

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Tekstilni tehničar		IV
2.	Kožarski tehničar		IV
3.	Krojač	III	
4.	Tekstilac	III	
5.	Obučar	III	
6.	Galanterist	III	
7.	Kožar	III	

8. GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Građevinarski tehničar		IV
2.	Geodetski tehničar		IV
3.	Zidar (moler, keramičar, fasader)	III	
4.	Izolater - asfalter	III	
5.	Armirač - betonirac	III	
6.	Tesar - polagač obloga	III	
7.	Kamenorezac	III	

9. SAOBRAĆAJ

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Tehničar drumskog saobraćaja		IV
2.	Aviotehničar		IV
3.	Tehničar PTT saobraćaja		IV
4.	Tehničar vodnog saobraćaja		IV
5.	Tehničar željezničkog saobraćaja		IV
6.	Vozač motornih vozila	III	
7.	Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama	III	
8.	PTT manipulant	III	
9.	Brodovođa	III	

10. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Ugostiteljsko-kulinarski tehničar		IV
2.	Turistički tehničar		IV
3.	Konobar	III	
4.	Kuhar	III	
5.	Poslastičar	III	

11. EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Ekonomski tehničar		IV
2.	Poslovno - pravni tehničar		IV
3.	Trgovački tehničar		IV
4.	Trgovac	III	
5.	Poslovni sekretar/tajnik	III	

12. ZDRAVSTVO

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Medicinski tehničar		IV
2.	Fizioterapetski tehničar		IV
3.	Farmaceutski tehničar		IV
4.	Zubno-stomatološki tehničar		IV
5.	Laboratorijsko-sanitarni tehničar		IV
6.	Akušersko - ginekološki tehničar		IV

13. OSTALE DJELATNOSTI

Redni broj	Zanimanje	Stepen	
		III	IV
1.	Ekološki tehničar		IV
2.	Kozmetički tehničar		IV
3.	Frizer	III	
4.	Dimnjačar	III	
5.	Graditelj i restaurator muzičkih instrumenata	III	
6.	Sahadžija/časovničar	III	
7.	Fotograf	III	
8.	Zlatar - draguljar	III	

ZBIRNA TABELA

Redni broj	Potvrda	Stepen		Ukupno
		III	IV	
1.	Poljoprivreda i prerada hrane	7	3	10
2.	Šumarstvo i obrada drveta	5	2	7
3.	Geologija, rudarstvo i metalurgija	7	3	10
4.	Mašinstvo i obrada metala	11	1	12
5.	Elektrotehnika	4	4	8
6.	Hemija, nemetali i grafičarstvo	1	4	5
7.	Tekstil i kožarstvo	5	2	7
8.	Geodezija i rađevinarstvo	5	2	8
9.	Saobraćaj	4	5	9
10.	Ugostiteljstvo i turizam	3	2	5
11.	Ekonomija, pravo, administracija i trgovina	2	3	5
12.	Zdravstvo	0	6	6
13.	Ostale djelatnosti	6	2	8
UKUPNO		60	39	99

61.

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 10/03), Odluke o pristupanju dodjele koncesije na poljoprivredno zemljište broj 03-017-916/2007-OC od 11.1.2006. godine, člana 3. stav 2. alineja 4. Pravila Komisije za koncesije Unsko - saskog kantona ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 9/04), Dokumenta o politici dodjele koncesija na Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 9/04) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/98 i 48/99), u postupku po zahtjevu Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać, Komisija za koncesije Unsko-saskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2007. godine, donosi

RJEŠENJE

1) Odobrava se tekst Poziva na tender za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište površine 175,9870 hektara u K.O. Oraško Brdo u općini Bosanski Petrovac, koje će se koristiti u svrhu proizvodnje merkantilnog kukuruza, proizvodnje žitarica i povrća, proizvodnje travno-djetelinskih smjesa, proizvodnje sijena i ostalog krmiva za ishranu stoke, za ispašu stoke, proizvodnju voća, uzgoj ljekovitoga bilja i druge svrhe u oblasti agrara prema odobrenom Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije "Oraško Brdo" za potrebe privrednih društava sa područja Unsko-saskog kantona.

2) Koncesor Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać raspisat će u istovjetnom obliku tekst odobrenog Poziva na tender u razumnom vremenskom roku u najmanje jednom dnevnom listu i isti objaviti na internet stranici Vlade Unsko - saskog kantona.

Broj 13-24-11250-9/06.
28. februara 2007. god.
B i h a ć

Predsjedavajući Komisije
Hasan Bajrektarević

62.

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 10/03), Odluke o pristupanju

dodjele koncesije na poljoprivredno zemljište broj 03-017-916/2007-OC od 11.1.2006. godine, člana 3. stav 2. alineja 4. Pravila Komisije za koncesije Unsko - saskog kantona ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 9/04), Dokumenta o politici dodjele koncesija na Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 9/04) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/98 i 48/99), u postupku po zahtjevu Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać, Komisija za koncesije Unsko-saskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2007. godine, donosi

RJEŠENJE

1) Odobrava se tekst Poziva na tender za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište površine 96,2421 hektara u K.O. Prkosi u općini Bosanski Petrovac, koje će se koristiti u svrhu proizvodnje merkantilnog kukuruza, proizvodnje žitarica i povrća, proizvodnje travno-djetelinskih smjesa, proizvodnje sijena i ostalog krmiva za ishranu stoke, za ispašu stoke, proizvodnju voća, uzgoj ljekovitoga bilja i druge svrhe u oblasti agrara prema odobrenom Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije "Prkosi" za potrebe privrednih društava sa područja Unsko-saskog kantona.

2) Koncesor Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać raspisat će u istovjetnom obliku tekst odobrenog Poziva na tender u razumnom vremenskom roku u najmanje jednom dnevnom listu i isti objaviti na internet stranici Vlade Unsko - saskog kantona.

Broj 13-24-11250-10/06.
28. februara 2007. god.
B i h a ć

Predsjedavajući Komisije
Hasan Bajrektarević

63.

Na osnovu člana 22. stav 4, člana 23. i člana 24. stav 3. i stav 4. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 10/03), člana 3. stav 2. alineja 4. i člana 6. Pravila Komisije za koncesije Unsko - saskog kantona ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj

9/04), Dokumenta o politici dodjele koncesija na Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 9/04) i člana 219. stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/98 i 48/99), Odluke o pristupanju dodjele koncesije na poljoprivredno zemljište broj 03-017-916/2007-OC od 11.1.2007. godine, razmatrajući zahtjev za odobravanje teksta Poziva na tender Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać, za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište, Komisija za koncesije Unsko-sansko kantona, na sjednici održanoj 20.2.2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I. Komisija je sagledala tekst Poziva na tender za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište u K.O. Prkosi u općini Bosanski Petrovac shodno odredbama člana 22. i 23. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sansko kantona", broj 10/03) i zaključila da bi koncesor trebao u predmetnom tekstu ispraviti štamparske greške i dopuniti ga novim tekstom u pojedinim odredbama kako slijedi:

- a) u preambuli Poziva na tender u riječi "koncesijama" staviti malo slovo "k";
- b) u naslovu Poziva na tender iza riječi "na" dodati riječi "poljoprivredno zemljište u" i između riječi "Prkosi" i "Bosanski Petrovac" dodati riječi "u općini", te iza riječi "Bosanski Petrovac" dodati riječi "ukupne površine 96,2421 ha";
- c) u tački 1. teksta Poziva na tender iza riječi "Bosanski Petrovac" dodati riječi "prema slijedećoj specifikaciji";
- d) u tački 1. u tabeli kolona 5. "kultura" naziv kulture pisati malim slovima;
- e) umjesto teksta "PRAVO NA DODJELU KONCESIJE:" napisati novi tekst:

2. Opis projekta:

Poljoprivredno zemljište definirano u tački 1. Poziva na tender ukupne površine 96,2421 ha koristit će se u svrhu proizvodnje merkantilnog kukuruza, proizvodnje žitarica i povrća, proizvodnje travno-djetelinskih smjesa, proizvodnje sijena i ostalog krmiva za ishranu stoke,

za ispašu stoke, proizvodnje voća, uzgoj ljekovitoga bilja i druge svrhe u oblasti agrara prema odobrenom Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije Prkosi";

- f) u tački 4. alineja b) dodati tekst "Napomena: Posebna jednokratna naknada se uplaćuje na dan potpisivanja koncesionog ugovora za ukupno vrijeme korištenja koncesije";
- g) u tački 4. alineja d) riječ "dosuje" se mijenja riječju "boduje se";
- h) u tački 3. iza posljednje alineje dodaje se tekst u novom redu: "Svi dokumenti moraju biti originalni ili u formi ovjerene fotokopije.";
- i) u tački 4. alineja "f" iza riječi "1 bod" dodaju se riječi ", a za svakih 10 ovaca ili koza dodjeljuje se 1. bod";
- j) u tački 6. umjesto riječi "Uni Credit Zagrebačka banka Bihać" pisati riječi "HVB Central profit banka d.d. Sarajevo, a primjerak uplatnice priložiti uz ponudu";

- k) u dijelu teksta "PRAVO NA DODJELU KONCESIJE "Poziva na tender, tačke: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dobijaju novu numeraciju, i to: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

II. Komisija za koncesije Unsko-sansko kantona preporučuje Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać da u što kraćem roku izvrši tražene izmjene i dopune predmetnog teksta Poziva na tender za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište u K.O. Prkosi u općini Bosansko Petrovac i isti dostavi Komisiji na odobravanje.

Broj 13-24-11250-5/06.

20. februara 2007. god.

Bihać

Predsjedavajući Komisije

Hasan Bajrektarević

64.

Na osnovu člana 22. stav 4, člana 23. i člana 24. stav 3. i stav 4. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 10/03), člana 3. stav 2. alineja 4. i člana 6. Pravila Komisije za koncesije Unsko - saskog kantona ("Službeni glasnik Unsko - saskog kantona", broj 9/04), Dokumenta o politici dodjele koncesija na Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik

Unsko - sanskog kantona", broj 9/04) i člana 219. stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/98 i 48/99), Odluke o pristupanju dodjele koncesije na poljoprivredno zemljište broj 03-017-917/2007-OC od 11.1.2007. godine, razmatrajući zahtjev za odobravanje teksta Poziva na tender Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište, Komisija za koncesije Unsko- sanskog kantona, na sjednici održanoj 20.2.2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I. Komisija je sagledala tekst Poziva na tender za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište u K.O. Oraško Brdo u općini Bosanski Petrovac shodno odredbama člana 22, 23. i 24. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 10/03) i zaključila da bi koncesor trebao u predmetnom tekstu ispraviti štamparske greške i dopuniti ga novim tekstom u pojedinim odredbama kako slijedi:

- a) u preambuli Poziva na tender u riječi "koncesijama" staviti malo slovo "k";
- b) u naslovu Poziva na tender iza riječi "na" dodati riječi "poljoprivredno zemljište u" i između riječi "Oraško Brdo" i "Bosanski Petrovac" dodati riječi "u općini", te iza riječi "Bosanski Petrovac" dodati riječi "ukupne površine 175,9870 ha";
- c) u tački 1. teksta Poziva na tender iza riječi "Bosanski Petrovac" dodati riječi "prema slijedećoj specifikaciji";
- l) u tački 1. u tabeli kolona 5. "kultura" naziv kulture pisati malim slovima;
- m) umjesto teksta "PRAVO NA DODJELU KONCESIJE "napisati novi tekst":

"2. Opis projekta:

Poljoprivredno zemljište definirano u tački 1. Poziva na tender ukupne površine 175,9870 ha koristit će se u svrhu proizvodnje merkantilnog kukuruza, proizvodnje žitarica i povrća,

proizvodnje travno-djetelinskih smjesa, proizvodnje sijena i ostalog krmiva za ishranu stoke, za ispašu stoke i proizvodnju voća, uzgoj ljekovitoga bilja i druge svrhe u oblasti agrara prema odobrenom Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije - Oraško Brdo-";

- n) u tački 4. alineja b) dodati tekst: "Napomena: Posebna jednokratna naknada se uplaćuje na dan potpisivanja koncesionog ugovora za ukupno vrijeme trajanja koncesije";
- o) u tački 4. alineja d) riječ "dosuje" se mijenja riječju "boduje se";
- p) u tački 3. iza posljednje alineje dodaje se tekst u novom redu: "Svi dokumenti moraju biti originalni ili u formi ovjerene fotokopije.";
- q) u tački 4. alineja "f" iza riječi "1 bod" dodaju se riječi ", a za svakih 10 ovaca ili koza dodjeljuje se 1 bod";
- r) u tački 6. umjesto riječi "Uni Credit Zagrebačka banka Bihać" pisati riječi " HVB Central profit banka d.d. Sarajevo, a primjerak uplatnice priložiti uz ponudu";
- s) u dijelu teksta "PRAVO NA DODJELU KONCESIJE "Poziva na tender tačke: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dobijaju novu numeraciju, i to: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

II. Komisija za koncesije Unsko-sanskog kantona preporučuje Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bihać da u što kraćem roku izvrši tražene izmjene i dopune predmetnog teksta Poziva na tender za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište u K.O. Oraško Brdo u općini Bosansko Petrovac i isti dostavi Komisiji na odobravanje.

Broj 13-24-11250-6/06.
20. februara 2007. god.
Bihać

Predsjedavajući Komisije
Hasan Bajrektarević

65.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja poljoprivrednika "CERIK" Skucani Vakuf za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

3. Veljačić Šerifa kći Velije, 4. Keserović Azize kći Velije, 5. Dautović Derviše kći Velije, svi iz Polja, Velika Kladaša, zastupani po punomoćniku advokatu Stokrp Milanu iz Velike Kladaše, protiv tužene Karajić Zuhre ud. Omera iz Polja, Velika Kladaša, radi utvrđenja prava vlasništva vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu dana 8.2.2007. godine izdao je

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rješenjem ovog suda br.: 023-0-P-06-000 752 od 8.2.2007. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja, tuženoj Karajić Zuhri ud. Omera iz Polja, Velika Kladaša, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Grahović Emina sin Emina iz Polja, Velika Kladaša.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.

Broj 023-0-P-06-000 752
8. februara 2007. god.
Velika Kladaša

Sutkinja
Samira Jahjefendić

74.

Općinski sud u Velikoj Kladaši, po sutkinji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja Ponjević Latifa sin Hasiba iz Šmrekovca, Velika Kladaša, protiv tuženih 1. Goleka (Nikola) Ante, 2. Goleka (Nikola) Pave, 3. Goleka (Nikola) Toma, 4. Goleka (Nikola) Ivan, svi iz Velike Kladaše, nepoznatog boravišta, 5. Šarić (Huse) Mehmed, 6. Sagrković (Džafera) Saća, 7. Sagrković (Džafera) Šemsa, svi iz Šmrekovca, Velika Kladaša, radi utvrđenja vlasništva dosjelošću vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu dana 9.2.2007. godine izdao je

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rješenjem ovog suda br. 023-0-P-06-000 796 od 9.2.2007. godine, na osnovu člana 296. stav 2.

tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja, tuženima 1. Goleka (Nikola) Ante, 2. Goleka (Nikola) Pave, 3. Goleka (Nikola) Toma, 4. Goleka (Nikola) Ivan, svi iz Velike Kladaše, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi tuženog Šarić Mehmeda sin Huse iz Šmrekovca, Velika Kladaša.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.

Broj 023-0-P-06-000 796
9. februara 2007. god.
Velika Kladaša

Sutkinja
Samira Jahjefendić

75.

Općinski sud u Velikoj Kladaši, po sutkinji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja Košić Muniba sin Bajre iz Vrnograča, Velika Kladaša, zastupan po punomoćniku advokatu Kadić Ibrahimu iz Velike Kladaše, protiv tuženih 1. Ćerimović Meho sin Hasana iz Vrnograča, Velika Kladaša, i 2. Sadiković (nn) Fadila iz Velike Kladaše, radi utvrđenja vlasništva dosjelošću vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu dana 13.2.2007. godine izdao je

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rješenjem ovog suda br. 023-0-P-07-000 054 od 13.2.2007. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja, tuženoj Sadiković (nn) Fadili iz Velike Kladaše, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Ćerimović Ćamila sin Sulejmana iz Vrnograča, Velika Kladaša.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.

Broj 023-0-P-07-000 054
13. februara 2007. god.
Velika Kladaša

Sutkinja
Samira Jahjefendić

76.

Općinski sud u Velikoj Kladaši, po sutkinji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja 1. Dizdarević Osman sin Derviša iz Podzvizda, Velika Kladaša, 2. Dizdarević Smail sin Derviša iz Podzvizda, Velika Kladaša, zastupani po zajedničkom punomoćniku advokatu Adilagić Azizu iz Velike Kladaše, protiv tuženih 1. Rizvić (nn) Hata, 2. Rizvić (Bajro) Meho, 3. Rizvić (Bajro) Redžifa, 4. Rizvić (Bajro) Muhamed, 5. Rizvić (Bajro) Rešid, 6. Rizvić (Ibro) Šeka, svi iz Podzvizda, Velika Kladaša, radi utvrđenja prava vlasništva vsp. 2.000,00 KM, van ročišta za raspravu dana 14.2.2007. godine izdao je

OGLAS**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Rješenjem ovog suda br. 023-0-P-06-000 710 od 14.2.2007. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja, tuženima 1. Rizvić (nn) Hata, 2. Rizvić (Bajro) Meho, 3. Rizvić (Bajro) Redžifa, 4. Rizvić (Bajro) Muhamed, 5. Rizvić (Bajro) Rešid, 6. Rizvić (Ibro) Šeka, svi iz Podzvizda, Velika Kladaša, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Dizdarević Čamila iz Podzvizda br. 1, Velika Kladaša.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.

Broj 023-0-P-06-000 710
14. februara 2007. god.
Velika Kladaša

Sutkinja
Samira Jahjefendić

77.

Općinski sud u Velikoj Kladaši, po sutkinji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja Gračanin Osman sin Mehmeda iz Velike Kladaše, protiv tuženog Cindrić Alojz sin Mate iz Šmrekovca, Velika Kladaša, sada nepoznatog

boravišta, radi utvrđenja vlasništva dosjelošću na pokretnoj stvari vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu dana 14.2.2007. godine izdao je

OGLAS**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Rješenjem ovog suda br. 023-0-P-06-000 851 od 14.2.2007. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja vlasništva, tuženom Cindrić Alojz sin Mate iz Šmrekovca, Velika Kladaša, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mržljak Saliha zv. Salko sin Hasana iz Velike Kladaše, Ul. Hasice Gračanina bb.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staratelja.

Broj 023-0-P-06-000 851
14. februara 2007. god.
Velika Kladaša

Sutkinja
Samira Jahjefendić

78.

Općinski sud u Velikoj Kladaši, po sutkinji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja Mujanović Muharema sin Ahmeta iz Mrcelja, Velika Kladaša, zastupan po punomoćniku advokatu Kadić Ibrahimu iz Velike Kladaše, protiv tuženih 1. Mujanović Hasana sin Ahmeta iz Todorova, 2. Mujanović Adile kći Ahmeta iz Todorova, 3. Mujanović Fate kći Ahmeta iz Todorova, 4. Mujanović Šerife kći Ahmeta iz Todorova, 5. Mujanović Fate kći Alage iz Todorova, 6. Mujanović Ahmeta sin Hasana iz Todorova, 7. Mujanović Đule kći Husejina iz Todorova, 8. Bašić Šerife iz Todorova, 9. Velić Derviše ud. za Čamila iz Todorova, 10. Mujanović Ismeta sin Saliha iz Velike Kladaše, 11. Velić Čamila sin Huseina iz Todorova, 12. Mujanović Ibrahima sin Sejde iz Mrcelja, 13. Mujanović Alage sin Sejde iz Mrcelja, 14. Mujanović Nedžada unuk Sejde iz Mrcelja, svi iz Velike Kladaše, radi utvrđenja vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu dana 22.2.2007. godine izdao je

S A D R Ź A J

59. Zakon o prestanku važenja Zakona o sudovima	93	64. Zaključak broj 13-24-11250-6/06.	101
60. Sporazum o usvajanju i primjeni Klasifikacije zanimanja u tehničkom i srednjem stručnom obrazovanju	93	65 - 70. Rješenja	102
61. Rješenje broj 13-24-11250-9/06.	100	71 - 81. Oglasi o postavljanju privremenih zastupnika	105
62. Rješenje broj 13-24-11250-10/06.	100	82. Rješenje broj 022-0-P-07-000 011	110
63. Zaključak broj 13-24-11250-5/06.	100	83. Oglas broj 022-0-P-07-000 011	110
		84. Oglas broj 022-0-P-07-000 055	111

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj 1290079402494455 u korist Budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.